

SIPOREX d.d., Tuzla

Finansijski izvještaji za godinu koja završava
31. decembra 2014. godine, i
Izvještaj nezavisnog revizora

	<i>Stranica</i>
Izveštaj o odgovornosti Uprave	3
Izveštaj nezavisnog revizora	4-6
Izveštaj o bilnsu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Društva	7
Izveštaj o finansijskom položaju Društva	8-9
Izveštaj o promjenama na kapitalu Društva	10
Izveštaj o novčanim tokovima Društva	111
Bilješke uz finansijske izvještaje	12-46
Odobrenje finansijskih izvještaja	47

Uprava Društva je dužna osigurati da finansijski izvještaji za svaku finansijsku godinu budu izrađeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH i računovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH i koji obuhvataju: Međunarodne računovodstvene standarde (IAS) i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, objašnjenjima, smjernicama i načelima koje Međunarodna federacija računovođa (IFAC) i Odbor za međunarodne standarde revizije i uvjeravanja (IASB) donose i koje Komisija za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine prevede i objavi, tako da daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za taj period.

Nakon provedenog odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Pri sastavljanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvataju garancije:

- da su odabrane i zatim dosljedno primijenjene odgovarajuće računovodstvene politike;
- da su prosudbe i procjene razumne;
- da su primijenjeni važeći računovodstveni standardi, a svako materijalno značajno odstupanje iskazano i objašnjeno u finansijskim izvještajima; te
- da su finansijski izvještaji pripremljeni po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Društvo nastaviti svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti.

Uprava također mora osigurati vođenje prikladnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba, s prihvatljivom tačnošću odražavati finansijski položaj Društva. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

Potpisano u ime Uprave:

Emir KADRIĆ

Siporex d.d., Tuzla

Nikole Tesle br. 3, Tuzla

Bosna i Hercegovina

04. maj 2014. godine

Rödl & Partner

Revizija finansijskih izvještaja na dan 31.12.2014. godine Društva Siporex d.d. Tuzla, Bosna i Hercegovina, provedena je u suradnji sa revizorskim društvom Rödl International Revizija d.o.o., Zagreb, Hrvatska.

Rödl International Revizija d.o.o.
Zagreb
Ovlašteni revizor:

Zakonski zastupnik Društva:

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Vlasnicima Siporex d.d., Tuzla

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Društva **Siporex d.d., Tuzla** (Društvo) koji obuhvataju Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembar 2014. godine, Bilans uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu za period od 01. januara do 31. decembra 2014. godine, izvještaj o promjenama na kapitalu i Novčani tok – Izvještaj o tokovima gotovine za tada završeni period godine, skraćene računovodstvene politike i bilješke uz finansijske izvještaje koje su sastavni dio finansijskih izvještaja.

Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa Okvirom izvještavanja u Bosni i Hercegovini, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške, što je i navedeno na stranici 3 našeg izvještaja.

Odgovornost Revizora

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim finansijskim izvještajima temeljeno na našoj reviziji. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju da postupamo u skladu s etičkim zahtjevima i planiramo, te obavimo reviziju kako bi smo stekli razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji bez značajnog pogrešnog prikazivanja.

Revizija uključuje obavljanje postupaka radi dobivanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci ovise o revizorovoj prosudbi kao i o procijeni rizika značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja uslijed prijevare ili pogreške. U stvaranju tih procijena rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za subjektovo sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja kako bi se oblikovali revizijski postupci koji su primjereni u okolnostima, ali ne i za namjenu izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola poslovnog subjekta. Revizija takođe uključuje ocjenjivanje primjerenosti primjenjenih računovodstvenih politika i razumnosti računovodstvenih procijena koje je stvorila Uprava, kao i ocjenjivanje cjelokupne prezentacije finansijskih izvještaja.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i primjereni za osiguranje osnove za naše revizijsko mišljenje.

Isticanje činjenice

Skrećemo pažnju na nesigurnost u pogledu pretpostavke neograničenog nastavka poslovanja Društva.

Mišljenje bez rezerve

Po našem mišljenju, osim za nesigurnost u pogledu pretpostavke neograničenog nastavka poslovanja Društva, finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2014. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i promjena na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Okvirom izvještavanja u Bosni i Hercegovini koji obuhvata objavljene MSFI i zakonske propise na snazi u BiH.

Ovlašteni revizor: Alma Delić

Broj licence: 3090143102

Ovlašteni revizor: Huse Šepić

Broj licence: 3090053137

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

07. maj 2014.

REVSAR d.o.o. Sarajevo
Dolina 2/II, 71000 Sarajevo

Alma Delić, Prokurist



SIPOREX, d.d., Tuzla

Izveštaj o bilansu uspjeha i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine
(Svi iznosi su iskazani u KM)

	2014	Prethodna godina
	BAM	BAM
1. Prihodi od prodaje	-	-
2. Ostali poslovni prihodi	1.000.000	1.000.500
3. Troškovi materijala	6	-
4. Trošak plaća i ostalih ličnih primanja	45.646	47.198
5. Amortizacija	411.201	489.044
6. Ostali troškovi poslovanja	165.323	1.438.463
7. Finansijski prihodi	0	18
8. Finansijski troškovi	609.016	998.832
9. Ostali prihodi	9.448	10.238
10. Ostali rashodi	136	844
11. Gubitak prije oporezivanja	(221.880)	(1.963.626)
12. Porez na dobit	-	-
13. Gubitak nakon oporezivanja	(221.880)	(1.963.626)

Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

SIPOREX d.d., Tuzla

Izveštaj o finansijskom položaju
za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine
(Svi iznosi su iskazani u KM)

A K T I V A	BAM	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
A. DUGOTRAJNA IMOVINA			
I. Nematerijalna imovina			
1. Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava		0	0
II. Materijalna imovina			
1. Zemljišta, građevinski objekti i slična prava	7.256.200		7.542.352
2. Postrojenja, pogonski i uredski inventar	367.698		437.090
3. Avansi i imovina u pripremi	<u>119.511</u>		<u>15.591</u>
		7.743.409	7.995.033
III. Ostala stalna materijalna sredstva		2.325	2.325
B. KRATKOTRAJNA IMOVINA			
I. Zalihe		13.394	13.394
II. Potraživanja			
1. Potraživanja od kupaca	2.223		2.223
2. Potraživanja od povezanih poduzeća	<u>105.103</u>		<u>112.102</u>
		107.326	114.325
III. Ostala potraživanja		20.317	0
IV. Kratkotrajna finansijska imovina			
1. Drugi kratkoročni finansijski plasmani	<u>0</u>	0	<u>0</u>
			-0
V. Novac u banci i blagajni		29.205	2.096
VI. Aktivna vremenska razgraničenja		107	0
		7.916.083	8.127.173

SIPOREX d.d., Tuzla

Izveštaj o finansijskom položaju
za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine
(Svi iznosi su iskazani u KM)

P A S I V A		BAM	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
A.	VLASTITI KAPITAL			
I.	Upisani kapital		12.971.181	12.971.181
II.	Kapitalne rezerve		7.414	7.414
III.	Preneseni gubitak		-	-
			25.330.104	23.366.478
IV.	Gubitak tekuće godine		-221.880	-1.963.626
			-	-
			12.573.390	12.351.509
B.	DUGOROČNE OBVEZE			
I.	Dugoročne finansijske obveze			
1.	Obveze prema Xella BH d.o.o.-zajam	17.980.385		17.980.385
2.	Obveze za kamate prema Xella BH d.o.o.	2.279.279		1.696.741
3.	Ostale dugoročne finansijske obveze	<u>0</u>		<u>750.000</u>
			20.259.664	20.427.126
II.	Dugoročna rezerviranja		6.500	8.000
C.	KRATKOROČNE OBVEZE			
I.	Kratkoročne finansijske obveze			
1.	Obveze prema pravnim osobama i članovima društava	<u>0</u>		<u>0</u>
			0	0
II.	Obveze prema dobavljačima i ostale obveze			
1.	Xella BH d.o.o.	35.359		10.755
2.	Xella Holding GmbH, Njemačka	0		0
3.	Xella Baustoffe GmbH	0		0
4.	Xella Srbija d.o.o., Srbija	0		3.903
5.	Obveze prema dobavljačima u tuzemstvu i inozemstvu	171.333		10.387
6.	Obveze po osnovu bruto plaća	2.739		2.739
7.	Obveze za porez na dodanu vrijednost	12.954		14.539
8.	Obveze za ostale poreze, doprinose i druga davanja	<u>334</u>		<u>593</u>
			222.720	42.916
D.	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		590	641
			7.916.083	8.127.173

Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

SIPOREX d.d., Tuzla

Izveštaj o promjenama na kapitalu
za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine
(Svi iznosi su iskazani u KM)

	<i>Dionički kapital i drugi oblici osnovnog kapitala</i>	<i>Ostale rezerve</i>	<i>Akumulirani neraspoređeni dobit/nepokriveni gubita.</i>	<i>UKUPNO</i>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Saldo na 01.01.2013.	12.971.181	7.414	(23.366.478)	(10.387.883)
<i>Neto dobit (gubitak)</i>	-	-	(1.963.626)	(1.963.626)
Saldo na 31.12.2013.	12.971.181	7.414	(25.330.104)	(12.351.509)
<i>Neto dobit (gubitak)</i>	-	-	(221.880)	(221.880)
<i>Neto dobit (gubitak) priznat u kapitalu</i>	-	-	(1)	(1)
Saldo na 31.12.2014.	12.971.181	7.414	(25.551.985)	(12.573.390)

Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

SIPOREX d.d., Tuzla

Izveštaj o novčanim tokovima

za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine

(Svi iznosi su iskazani u KM)

	2014.	2013.
GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.177.000	-
Prilivi od kupaca i primljeni avansi	1.177.000	-
Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti	-	-
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	(1.775.308)	(329.943)
Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi	(1.574.546)	(131.979)
Odlivi iz osnova plaća, naknada i drugih primanja zaposlenih	(40.492)	(40.152)
Odliv iz osnova plaćenih kamata	-	-
Odlivi iz osnova poreza i drugih dadžbina	(158.195)	(156.033)
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	(2.075)	(1.779)
Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti	(598.308)	(329.943)
GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti	-	399
Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	399
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	-
Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti	(750.000)	(8.000)
Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	-
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	(750.000)	(8.000)
Neto novčani tokovi iz ulagačkih aktivnosti	(750.000)	(7.601)
GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI		
Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti	1.375.417	1.184.000
Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	-	-
Priliv iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	1.375.417	1.184.000
Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti	-	(877.536)
Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	-
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	(877.536)
Neto novčani tokovi iz finansijskih aktivnosti	1.375.417	306.464
NETO GOTOVINSKI PRILIVI (ODLIVI)	27.109	(31.080)
Gotovina na početku izvještajnog perioda	2.096	33.176
Gotovina na kraju izvještajnog perioda	29.205	2.096
NETO GOTOVINSKI TOK	27.109	(31.080)

Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine
(Svi iznosi su iskazani u KM)

1. OPĆI PODACI

1.1. Društenopravne osnove

Tvrtka, sudski registar, sjedište

Društvo je upisano pod tvrtkom

Siporex d.d. Tuzla

u trgovački registar Trgovačkog suda u Tuzli pod matičnim brojem 1-4455. Izvadak iz sudskog registra trgovačkih društava od 15.07.2009 sa zadnjim upisom od 15.07.2009 nam je predodčen. Predodčen nam je izvadak iz sudskog registra od 24.03.2011.

Sjedište Društva je: Nikole Tesle br. 3, Tuzla , Bosna i Hercegovina.

Djelatnost društva

Prema izvratku iz sudskog registra djelatnost Društva je:

- Stvaranje novih nekretnina za prodaju;
- Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun;
- Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun;
- Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo;
- Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare;
- Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme;
- Vanjsko trgovinski promet neprehrambenim proizvodima;
- Usluge međunarodnog transporta roba i putnika;
- Druge usluge koje su u vezi s međunarodnim transportom;
- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga;
- Izvođenje investicionih radova u inozemstvu;
- Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i drugih sličnih radova.

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine
(Svi iznosi su iskazani u KM)

Dionički kapital

U potpunosti uplaćeni dionički kapital na dan bilanciranja iznosio je BAM 12.971.181,30 i u izvještajnom razdoblju nije mijenjan. Dionice na dan bilanciranja drže:

	<i>Stanje na 31.12.2014. BAM</i>	<i>Udio %</i>	<i>Udio</i>
Xella BH d.o.o.	12.251.280,74	94,45%	
Ostali mali dioničari	719.900,56	5,55%	
	12.971.181,30	100,00%	

Poslovna godina

je kalendarska godina.

Organi društva**Uprava i zastupanje društva**

Društvo su u izvještajnoj godini zastupali sljedeći direktori:

- gđin Emir Kadric i
- gđin Nihad Begic

Prokura

Nije dodijeljena.

Nadzorni odbor

Članovi nadzornog odbora u izvještajnoj godini su:

- gđin Dragan Lazic, Srbija
- gđin Nikola Boroja, Srbija
- gđin Ante Bračić, Slovenija

Skupština društva

U izvještajnoj godini Skupština Društva nije donijela značajne odluke.

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine
(Svi iznosi su iskazani u KM)

1.2 Povezana poduzeća

Društvo je u 94,28%- nom vlasništvu Xella BH d.o.o. Tuzla.

Društvo ne drži udjele u drugim poduzećima.

1.3 Podružnice

Društvo nema podružnica.

1.4 Važni ugovori

U poslovnoj godini 2014. nisu sklopljeni bitni novi ugovori.

1.5 Porezno-pravni odnosi**Porezna bilanca**

Društvo u svrhu porezne prijave sastavlja posebnu poreznu bilancu.

Vanjska revizija

U izvještajnoj godini 2014. obavljena je vanjska revizija Društva.

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine
(Svi iznosi su iskazani u KM)

2 PREDMET, VRSTA I OBUJAM REVIZIJE

2.1 Predmet revizije

Uprava Društva odgovorna je za izradu, sadržaj i organizaciju knjigovodstva i računovodstvene bilance.

Nakon provedenih istraživanja, Uprava izražava sumnju da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga Uprava ne prihvaća načelo nastavka poslovanja pri izradi finansijskih izvještaja.

Naša je zadaća na temelju provedene revizije dati mišljenje o računovodstvenoj bilanci.

U tu smo svrhu revidirali računovodstvenu bilancu.

Skrećemo pozornost na nesigurnost u pogledu pretpostavke neograničenog nastavka poslovanja Društva.

2.2 Vrsta i obujam revizije

Reviziju godišnjih izvješća proveli smo u skladu s Međunarodnim revizorskim standardima (International Standards on Auditing- ISA) te uz uvažavanje načela provođenja revizije završnih godišnjih izvješća Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH i u skladu s našim revizorskim pristupom orijentiranim prema poslovnom riziku.

Ta načela zahtijevaju planiranje i provedbu revizije na način da se može dati dostatno sigurna prosudba o tome ima li u knjigovodstvu i računovodstvenoj bilanci značajnih pogrešaka.

U skladu sa svojim revizijskim pristupom orijentiranim prema poslovnom riziku, proveli smo planiranje revizije usmjereno prema poslovnom riziku Društva.

Revizija je obuhvatila provjeru dokaza o bilanciranju i podataka u finansijskim izvještajima na temelju slučajnog uzorka. Revizija je također obuhvatila ocjenu primijenjenih načela bilanciranja, vrednovanja i raščlambe.

Mišljenja smo da naša revizija čini dostatno sigurnu osnovu za naše revizijsko mišljenje.

Sva zatražena dokumentacija i dokazi su nam dostavljeni od strane menadžmenta. Menadžment nam je pisanim putem potvrdio potpunost finansijskih izvještaja i potrebnih podataka.

Postupak revizije finansijskih izvještaja obavljen je u decembru 2014. i januaru 2015. godine.

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine
(Svi iznosi su iskazani u KM)

3 TUMAČENJA I UTVRĐENE ČINJENICE U VEZI S RAČUNOVODSTVOM**3.1 Knjigovodstvo i ostala revidirana dokumentacija**

Prema našem mišljenju, kontni plan koji je upotrijebljen u izvještajnoj godini pruža jasnu i preglednu sliku poslovnih događaja. Poslovni događaji su potpuno, kontinuirano i pravovremeno knjiženi. Dokumentacija je uredno ispisana, u potpunosti objašnjena i uredno odložena. Novčani iznosi iz prethodne godine pravilno su preneseni. Finansijski izvještaji su napravljeni od strane društva, na osnovu finansijskog knjigovodstva.

3.2 Finansijski izvještaji (Računovodstvena bilanca I)

Knjigovodstvo Društva vodi se uz pomoć kompjuterskog programa. Knjiženja se pohranjuju na datotekama koje se mogu čitati, te se prema potrebi mogu i ispisati.

Uz glavna konta vode se pomoćna konta za dugotrajnu imovinu, plaće i dohotke kao i za dužnike i vjerovnike.

4. STANDARDI, TUMAČENJA I DODACI KOJI SU IZDANI OD IASB I U PRIMJENI SU U EUROPSKOJ UNIJI

4.1. Standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu

Društvo je za godinu završenu 31. decembra 2014. godine usvojilo dole navedene izmjene Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja te je prema zahtjevima prikazalo uporedne podatke. Usvajanje izmijenjenih standarda nije imalo utjecaja na glavnica na dan 1. januara 2014. godine:

- *MSFI 10 – Konsolidirani finansijski izvještaji (novi standard primjenjiv za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2014. godine ili kasnije);*
- *MSFI 11 – Zajednički poduhvati (novi standard primjenjiv za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2014. godine ili kasnije);*
- *MSFI 12 – Objava ulaganja u ostala društva (novi standard primjenjiv za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2014. godine ili kasnije);*
- *MRS 27 i MRS 28 – izmjene zbog izdavanja gore navedenih standarda za konsolidaciju (primjenjiv za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2014. godine ili kasnije);*
- *Izmjene MRS-a 32 – Finansijski instrumenti: prezentiranje – dopune upute o prijeboju finansijske imovine i finansijskih obveza (primjenjive za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2014. godine ili kasnije);*
- *Izmjene MRS-a 36 – Umanjenje imovine – pojašnjenje opsega objave podataka (primjenjive za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2014. ili kasnije);*
- *Izmjene MRS-a 39 – Finansijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje – obnavljanje finansijskih izvedenica i nastavljanje primjene računovodstva zaštite (primjenjive za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2014. ili kasnije); IFRIC 21 „Dadžbine“(primjenjiv za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2014. godine ili kasnije).*

4.2. Standardi i tumačenja koji još nisu stupili na snagu

Standardi koji su objavljeni ali još nisu usvojeni su dati u nastavku. Ovo je lista izdatih tumačenja i standarda, za koje društvo očekuje da će biti primjenjivi u budućnosti. Društvo namjerava da usvoje ove standarde kada isti stupe na snagu. Društvo je u postupku procjene uticaja ovih amandmana na finansijski položaj ili performanse Društva.

- *MSFI 9 - Finansijski instrumenti (primjenjiv za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2018. godine ili kasnije);*
- *Izmjene MSFI-a 10, MSFI-a 11 (primjenjiv za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2016. godine ili kasnije);*
- *Izmjene MSFI-a 14 (primjenjive za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2016. ili kasnije);*
- *Izmjene MSFI-a 15 (primjenjive za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2017. ili kasnije);*
- *MRS 16 i MRS 38 – izmjene zbog pojašnjenja prihvatljivih metoda amortizacije (primjenjiv za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2016. godine ili kasnije);*
- *MRS 16 i MRS 41 – izmjene zbog pojašnjenja evidencije poljoprivrednih usjeva (primjenjiv za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2016. godine ili kasnije);*
- *Izmjene MRS-a 19 – Uposleni – pojašnjenje tretmana usluga uposlenih i treć lica (primjenjive za razdoblja koja počinju na dan 1. jula 2014. ili kasnije);*
- *Izmjene MRS-a 28 – Ulaganja u pridružene subjekte – pojašnjenje kod gubitka kontrole (primjenjive za razdoblja koja počinju na dan 1. januara 2016. ili kasnije);*
- *Izmjene MRS-a 39 – Finansijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje – Izmjene u načinu računovodstva hedge instrumenata (primjenjive za uz usvajanje MSFI 9);*
- *Godišnja unapređenja MSFI-eva 2010.-2012. (MSFI 2, MSFI 3, MSFI 8, MSFI 13, MRS 16, MRS 24 i MRS 38) – prema IASB-u primjenjiva za razdoblja koja počinju na dan 1. jula 2014. godine ili kasnije, nisu još usvojena od strane EU;*
- *Godišnja unapređenja MSFI-eva 2011.-2013. (MSFI 1, MSFI 3, MSFI 13 i MRS 40) – prema IASB-u primjenjiva za razdoblja koja počinju na dan 1. jula 2014. godine ili kasnije, nisu još usvojena od strane EU.*

Uprava predviđa da će sva gore navedena tumačenja i standardi biti primijenjeni u finansijskim izvještajima Društva za razdoblja od kada budu na snazi, te da njihovo usvajanje neće imati značajan utjecaj na finansijske izvještaje u razdoblju prve primjene.

Procjene se temelje na informacijama koje su bile dostupne na datum sastavljanja finansijskih izvještaja, te se stvarni iznosi mogu razlikovati od procijenjenih.

5. SKRAĆENE ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Finansijski izvještaji Društva pripremljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Okvirom finansijskog izvještavanja (MSFI).

Računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane u svim periodima prikazanim u finansijskim izvještajima.

a) Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema prikazani su po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i umanjenje vrijednosti sredstava. Trošak nabave uključuje sve izravne troškove koji se mogu pripisati dovođenju sredstava na mjesto i u radno stanje za namjeravanu upotrebu. Naknadni troškovi priznaju se u knjigovodstveni iznos stavki nekretnina, postrojenja i opreme samo ako povećavaju buduće ekonomske koristi povezane sa sredstvom te ako će iste pritijecati u društvo i ako se trošak stavke može pouzdano mjeriti.

b) Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je iskazana po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju. Naknadni troškovi vezani uz kapitaliziranu nematerijalnu imovinu priznaju se u knjigovodstveni iznos stavki samo ako povećavaju buduće ekonomske koristi povezane sa sredstvom te ako će iste pritijecati u Društvo.

c) Amortizacija

Trošak amortizacije tereti izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, a računa se linearnom metodom tijekom procijenjenog očekivanog vijeka upotrebe pojedinih stavaka materijalne i nematerijalne imovine.

d) Kratkotrajna potraživanja

Potraživanja od kupca, države, zaposlenih i drugih pravnih i fizičkih osoba iskazuje se u poslovnim knjigama na temelju uredne isprave o nastanku poslovnog događaja i podataka o njegovoj vrijednosti.

Usklađivanje vrijednosti potraživanja obavlja se temeljem saznanja da potraživanje nije u roku naplaćeno, odnosno da je nenaplativo i da je utuženo.

Potraživanja od povezanih društava predstavljaju potraživanja nastala iz dužničko vjerovničkih odnosa sa društvima kod kojih je Društvo većinski vlasnik i/ ili osnivač ili je Društvo pod kontrolom drugog subjekta.

e) Kratkotrajna finansijska imovina

Kratkotrajnu finansijsku imovinu čine ulaganja novca, stvari, ustupljenih prava i odobrenih robnih kredita s ciljem stjecanja prihoda, a čije se vraćanje očekuje najduže do jedne godine. Kratkotrajna finansijska ulaganja do jedne godine iskazuju se u poslovnim knjigama po trošku ulaganja. Vrijednost se utvrđuje za svako pojedino ulaganje.

f) Novac

Novac obuhvaća gotovinu u blagajni i stanja na računima kod poslovnih banaka.

g) Kapital

Kapital je vlastiti izvor finansiranja imovine. Temeljni kapital iskazan je u kunama po nominalnoj vrijednosti. Dobit tekuće godine se nakon raspodjele raspoređuje u zadržanu dobit.

h) Obveze prema dobavljačima

Obveze prema dobavljačima iskazane su po nominalnim vrijednostima.

Obveze prema povezanim društvima predstavljaju obveze nastale iz dužničko vjerovničkog odnosa sa društvima kod kojih je Društvo većinski vlasnik i/ili osnivač ili je Društvo pod kontrolom drugog subjekta.

i) Prihodi od prodaje usluga

Prihodi od prodaje usluga čiji je ishod moguće pouzdano utvrditi obračunavaju se prema stupnju postotne dovršenosti transakcije ako:

- je moguće pouzdano utvrditi prihode
- postoji vjerojatnost naplate
- je moguće pouzdano izmjeriti stupanj dovršenosti transakcije
- se mogu pouzdano utvrditi troškovi nastali u vezi s tim uslugama i troškovi potrebni za dovršenje usluga

U slučaju da nije moguće utvrditi ishod transakcije s naslova pruženih usluga, prihodi se priznaju u visini nastalih rashoda koji su nadoknativi.

j) Finansijski prihodi

Obuhvaćaju prihode od kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

k) Poslovni rashodi

Rashodi predstavljaju smanjenje ekonomskih koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranje obveza što za posljedicu ima smanjenje kapitala, osim onog u svezi s raspodjelom sudionicima u kapitalu.

U politici priznavanja rashoda potrebno je pridržavati se sljedećih kriterija:

- rashodi imaju za posljedicu smanjenje sredstava ili povećanje obveza što je moguće pouzdano izmjeriti
- rashodi imaju izravnu povezanost između nastalih troškova i pozicija prihoda
- kada se očekuje postizanje prihoda u više sljedećih obračunskih razdoblja priznavanje rashoda obavlja se postupkom razumne alokacije na obračunska razdoblja
- rashod se odmah priznaje u obračunskom razdoblju kada izdatak ne ostvaruje buduću ekonomsku korist, a nema uvjeta da se prizna kao imovinska pozicija u bilanci
- rashod se priznaje u obračunskom razdoblju i onda kada je nastala obveza, a nema uvjeta da se prizna kao imovinska pozicija.

l) Strane valute

Transakcije u stranim valutama izražene su u funkcionalnoj valuti upotrebom tečajne liste važeće na dan transakcije. Finansijska imovina i obveze iskazani u stranim valutama ponovno se preračunavaju na datum Bilance primjenom srednjeg tečaja Narodne banke.

Dobici ili gubici od tečajnih razlika koji nastaju prilikom podmirenja tih transakcija te iz preračuna monetarne imovine i obveza denominiranih u stranim valutama, prikazuju se u izvještaju u sveobuhvatnoj dobiti.

m) Porez na dobit

Društvo obračunava obvezu za porez u skladu sa bosansko-hercegovačkim zakonom. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti razdoblja iskazanoj u računu dobiti i gubitka jer ne uključuje stavke koje nikad nisu oporezive ni odbitne. Tekuća porezna obveza Društva izračunava se primjenom poreznih stopa koje su na snazi, odnosno vežeće na datum Bilance.

6. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE

Kod primjene računovodstvenih politika Društva, opisanih u bilješkama 5, Uprava je obavezna da pravi procjene i prosudbe i pretpostavke o knjigovodstvenoj vrijednosti imovine i obaveza koje nisu očigledne iz upotrebom drugih izvora. Procjene i prateće pretpostavke se provode na osnovu historijskog iskustva i drugih faktora za koje se smatra da mogu biti relevantni. Stvarni rezultati se mogu razlikovati od ovih procjena.

Procjene i prateće pretpostavke se revidiraju po principu neograničenosti poslovanja. Revizije računovodstvenih procjena se priznaju u period u kojem su procjene revidirane ako revizija ima uticaj samo na taj period ili u period revizije procjena kao i na buduće procjena ako te revizije utiču i na tekuće i na buduće periode.

6.1. Ključni izvori nesigurnosti iz procjena

U nastavku su ključne pretpostavke koje se tiču budućnosti, kao i ostali ključni izvori nesigurnosti iz procjena na dan balance stanja, a koji mogu imati značajan rizik uzrokovanja materijalnih odstupanja u knjigovodstvenim vrijednostima imovine i obaveza unutar sljedeće finansijske godine.

Korisni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme

Kao što je opisano u bilješci 5, Društvo revidira procijenjeni korisni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svakog godišnjeg perioda izvješavanja.

	<u>2014.</u>	<u>2013.</u>
Građevine i postrojenja	10 – 40	10 – 40
Oprema	4 – 10	4 – 10
Transportna sredstva	4 – 5	4 – 5

U toku 2014. godine nije bilo promjena u procijenjenom korisnom vijeku npr. Amortizacionim stopama nekretnina, postrojenja i opreme.

Fer vrijednost finansijske imovine i ostalih finansijskih instrumenata

Kao što je to opisano u bilješci 13, Uprava koristi svoju prosudbu kod izračunavanja umanjenja potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja. Tehnike vrednovanja koje se uobičajeno koriste od strane stručne prakse je primjenjena, a bazirana je analizi diskontiranog novčanog toka na osnovu prethodnog iskustva Društva u procezu naplate potraživanja od kupaca.

SIPOREX d.d., TuzlaBilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)**7. RASPODJELA I POJAŠNJENJE POZICIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA**

	2014 BAM	Prethodna godina BAM
1. Prihodi od prodaje	0	0

Sadržaj:

	BAM	BAM
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda	0	0
Prihodi od prodaje tvrtci Xella BH d.o.o.	0	0
	0	0

	2014 BAM	Prethodna godina BAM
2. Ostali poslovni prihodi	1.000.000	1.000.500

Sadržaj:

	BAM	BAM
Prihodi od najma objekata	0	500
Prihodi od najma od tvrtke Xella BH d.o.o.	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.500

2014 BAM	Prethodna godina BAM
-------------	----------------------------

SIPOREX d.d., TuzlaBilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)

3. Troškovi materijala	6	0
-------------------------------	----------	----------

	2014	Prethodna
	BAM	godina
		BAM

4. Trošak plaća i ostalih ličnih primanja	45.646	47.198
--	---------------	---------------

Sadržaj:

	BAM	BAM
--	-----	-----

Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	40.252	40.062
Troškovi ostalih primanja i prava zaposlenih	1.243	3.044
Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	4.151	4.092
	45.646	47.198

5. Amortizacija	411.201	489.044
------------------------	----------------	----------------

	2014	Prethodna
	BAM	godina
		BAM

6. Ostali troškovi poslovanja	165.323	1.438.463
--------------------------------------	----------------	------------------

Sadržaj:

SIPOREX d.d., TuzlaBilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)

	BAM	BAM
Troškovi usluga	43.960	105.917
Troškovi održavanja	2.880	2.880
Premije osiguranja	184	276
Bankovni troškovi	1.331	1.802
Troškovi pošte i telekomunikacija	1.045	1.023
Rezervisanje za troškove revizije	6.500	8.323
Porezi i ostala davanja	34.322	42.972
Troškovi po tužbama radnika	73.558	1.273.768
Ostali troškovi prodaje	1.544	1.501
	165.323	1.438.463
	2014	Prethodna
	BAM	godina
		BAM
7. Finansijski prihodi	0	18
Sadržaj:		
	BAM	BAM
Ostali finansijski prihodi	0	0
Kamate	0	18
	0	18
	2014	Prethodna
	BAM	godina
		BAM
8. Finansijski troškovi	609.016	998.832
Sadržaj:		
	BAM	BAM

SIPOREX d.d., TuzlaBilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)

Kamate iz odnosa sa povezanim licima	582.538	567.930
Kamate	26.478	430.902
Ostali finansijski troškovi	0	0
	<hr/>	<hr/>
	609.016	998.832
	<hr/>	<hr/>
9. Ostali prihodi	9.448	10.238
	<hr/>	<hr/>
Sadržaj:		
	BAM	BAM
	<hr/>	<hr/>
Prihodi od prodaje imovine	0	0
Prihodi od isknjiženja obaveza	0	0
Prihodi od naplate ispravljenih i otpisanih potraživanja	1.193	8.993
Prihodi od ukidanja rezerviranja	0	0
Ostali prihodi	8.255	1.245
	<hr/>	<hr/>
	9.448	10.238
	<hr/>	<hr/>
	2014	Prethodna
	BAM	godina
	<hr/>	<hr/>
10. Ostali rashodi	136	844
	<hr/>	<hr/>
Sadržaj:		
	BAM	BAM
	<hr/>	<hr/>
Rashodi od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	134	0
Naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih godina	0	0
Ispravak vrijednosti potraživanja	0	489
Otpis sitnog inventara	0	0
Ostali rashodi	2	355
	<hr/>	<hr/>

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)

	136	844
	2014 BAM	Prethodna godina BAM
11. Gubitak prije oporezivanja	-221.880	-1.963.626
12. Porez na dobit	0	0
13. Gubitak nakon oporezivanja	-221.880	-1.963.626
14. Gubitak po dionici	-1,68	-14,90

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31.decembra 2014. godine (nastavak)

(Svi iznosi su iskazani u KM)

8. TABELA KRETANJA DUGOTRAJNE IMOVINE

	Troškovi nabave i izrade					Amortizacija					Knjigovodstvena vrijednost		
	Stanje 1.1.2014.	Ulaz	Izlaz	Preknjiženja	Stanje 31.12.2014	Stanje 1.1.2014	Ulaz	Izlaz	Preknjiženja	Povećanje	Stanje 31.12.2014	Stanje 1.1.2014	Stanje 31.12.2014
	BAM	BAM	BAM	BAM	BAM	BAM	BAM	BAM	BAM	BAM	BAM	BAM	BAM
DUGOTRAJNA IMOVINA													
I. Nematerijalna imovina													
Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	20.925	-1.125	0	0	19.800	20.925	-1.125	0	0	0	19.800	0	0
	20.925	-1.125	0	0	19.800	20.925	-1.125	0	0	0	19.800	0	0
II. Materijalna imovina													
1. Zemljišta, građevinski objekti i slična prava	25.048.257	55.791	0	0	25.104.048	17.505.904	341.944	0	0	0	17.847.848	7.542.353	7.256.200
2. Postrojenja, pogonski i uredski inventar	7.413.259	-689	0	0	7.412.570	6.976.168	68.702	0	0	0	7.044.871	437.090	367.698
3. Avansi i imovina u pripremi	15.591	174.384	0	-70.463	119.511	0	0	0	0	0	0	15.591	119.511
	32.477.107	229.486	0	-70.463	32.636.128	25.552.095	410.646	0	0	0	24.892.719	7.995.033	7.743.409
III. Ostala stalna materijalna sredstva													
	2.325	0	0	0	2.325	0	0	0	0	0	0	2.325	2.325
	2.325	0	0	0	2.325	0	0	0	0	0	0	2.325	2.325
	32.500.356	228.361	0	-70.463	32.658.253	25.573.020	409.522	0	0	0	24.912.519	7.997.358	7.745.734

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31.decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)

9. RASPODJELA I OBJAŠNENJE AKTIVNIH STAVKI BILANSA STANJA**A. DUGOTRAJNA IMOVINA****I. Nematerijalna imovina**

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
1. Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	0	0

Knjigovodstvena se vrijednost u poslovnoj godini razvijala kako slijedi:

	BAM
Stanje na 01.01.2014	0
Amortizacija	0
Stanje na 31.12.2014	0

Dokaz stanja

Stanje je potkrijepljeno odgovarajućim ugovorima i računima. Nematerijalna imovina odnosi se na pravo uporabe software-a.

Procjena vrijednosti

Nematerijalna imovina utvrđena je po troškovima nabave, umanjena za obračunatu amortizaciju. Korištena je linearna metoda. Korisni vijek trajanja iznosi tri godine.

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)

II. Materijalna imovina

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
1. Zemljišta, građevinski objekti i slična prava	7.256.200	7.542.352

Knjigovodstvena se vrijednost u poslovnoj godini razvijala kako slijedi:

	BAM
Stanje na 01.01.2014	7.542.352
Ulaz	55.791
Amortizacija	-341.944
Stanje na 31.12.2014	7.256.200

Struktura na dane bilanciranja:	m2	BAM
Zemljište u Tuzli ZK Br 2465 i 1069	65.001	1.293.277
Građevinski objekti		5.962.923
		7.256.200

U poslovnoj godini vršene su investicije u obnovu zgrade tvornice i poslovne zgrade.

Dokaz stanja

Stanje je dokazano odgovarajućim zemljišno-knjižnim izvatom.

Procjena vrijednosti

Zemljišta i zgrade utvrđeni su po troškovima nabave, umanjenim za obračunatu amortizaciju. Korištena je linearna metoda. Za obračun amortizacije imovine koja se može amortizirati (zgrade) uzet je u obzir korisni vijek trajanja od 40 godina.

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
2. Postrojenja, pogonski i uredski inventar	367.698	437.090

Knjigovodstvena se vrijednost u poslovnoj godini razvijala kako slijedi:

	BAM
Stanje na 01.01.2014	437.090
Ulaz	-689
Izlaz	0
Amortizacija	-68.702
Stanje na 31.12.2014	367.698

Dokaz stanja

Stanje je dokazano odgovarajućim računima i ugovorima.

Procjena vrijednosti

Tehnička postrojenja i oprema utvrđeni su po troškovima nabave, umanjenim za obračunatu amortizaciju. Pri obračunu amortizacije korištena je linearna metoda. Za obračun amortizacije tehničkih postrojenja i oprema koja se može amortizirati uzet je u obzir korisni vijek trajanja od 2 do 20 godina.

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
3. Avansi i imovina u pripremi	119.511	15.591

Knjigovodstvena se vrijednost u poslovnoj godini razvijala kako slijedi:

	BAM
Stanje na 01.01.2014	15.591
Ulaz	174.384
Izlaz	0
Preknjiženja	-70.463
Amortizacija	0
Stanje na 31.12.2014	119.511

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
III. Ostala stalna materijalna sredstva	2.325	2.325

Knjigovodstvena se vrijednost u poslovnoj godini razvijala kako slijedi:

	BAM
Stanje na 01.01.2014	2.325
Stanje na 31.12.2014	2.325

Dokaz stanja

Ostala stalna materijalna sredstva dokazana su odgovarajućim ugovorima i računima.

Procjena vrijednosti

Ostalna stalna materijalna sredstva utvrđena su po troškovima nabave.

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31.decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)

B. KRATKOTRAJNA IMOVINA

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
I. Zalihe	13.394	13.394

Struktura na dan bilanciranja:

	BAM
Sirovine i materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	13.394
Stanje na 31.12.2014	13.394

Dokaz stanja

Stanje zaliha utvrđeno je u okviru inventure na dan bilanciranja i potkrijepljeno ručno sastavljenim listama i popisima. Nakon inventure zaliha obavili smo kontrolu metodom slučajnih uzoraka.

Procjena vrijednosti

Zalihe su vrednuju u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 2, tj. zalihe se iskazuju po cijeni koštanja ili neto prodajnoj vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Zalihe su utvrđene po nabavnoj vrijednosti, kojoj su dodani odgovarajući zavisni troškovi nabave.

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31.decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)

II. Potraživanja

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
1. Potraživanja od kupaca	2.223	2.223

Struktura na dan bilanciranja:

	BAM
Sumnjiva i sporna potraživanja	2.223
	2.223

Dokaz stanja

Potraživanja su na dan bilanciranja obuhvaćena listom otvorenih stavki i istovjetnom bruto bilancom. Kontrolom uzoraka utvrđena je usklađenost bruto bilance sa saldom konta kupaca. Pojedina potraživanja su provjerena. Prikupljen je mali dio potvrđivanja.

Procjena vrijednosti

Potraživanja su iskazana po nominalnoj vrijednosti.

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
2. Potraživanja od povezanih poduzeća	105.103	112.102
od toga prema vlasniku:	105.103	112.102

Dokaz stanja

Potraživanja su na dan bilanciranja obuhvaćena listom otvorenih stavki i istovjetnom bruto bilancom. Bruto bilanca usklađena je sa saldom konti kupaca. Saldo na sintetičkom kontu usklađen je s listom otvorenim stavki. Potvrđivanja su prikupljena.

Procjena vrijednosti

Potraživanja su iskazana po nominalnoj vrijednosti. Potraživanja u stranoj valuti euro preračunata su po srednjem tečaju Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan bilanciranja (1,95583 BAM/EUR).

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
III. Ostala potraživanja	20.317	0

Struktura na dan bilanciranja:

	BAM
Potraživanja po osnovu ulaznog PDV-a	20.317
	20.317

Dokaz stanja

Ostala potraživanja su dokazana odlukama, ugovorima i računima.

Procjena vrijednosti

Ostala je imovina iskazana po nominalnoj vrijednosti.

IV. Kratkotrajna finansijska imovina

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
1. Drugi kratkoročni finansijski plasmani	0	0

Knjigovodstvena se vrijednost u poslovnoj godini razvijala kako slijedi:

	BAM
Stanje na 01.01.2014	0
Izlaz	0
Stanje na 31.12.2014	0

Riječ je o robnim kreditima zaposlenicima.

Dokaz stanja

Kreditni su dokazani odgovarajućim ugovorima.

Procjena vrijednosti

Robni krediti su iskazani po nominalnoj vrijednosti.

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
V. Novac u banci i blagajni	29.205	2.096
Struktura na dan bilanciranja:		
	EUR	BAM
Hypo Alpe Adria Bank (BAM-račun)		29.195
Hypo Alpe Adria Bank (EUR-račun)		<u>10</u>
		<u>29.205</u>

Dokaz stanja

Novac u banci je dokazan bankovnim potvrdama na dan bilanciranja.

Procjena vrijednosti

Likvidna su sredstva izražena po nominalnoj vrijednosti. Novac u banci u stranoj valuti, u eurima, preračunat je po srednjem tečaju Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan bilanciranja (1,95583 BAM/EUR).

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
VI. Aktivna vremenska razgraničenja	107	0

Dokaz stanja

Aktivna vremenska razgraničenja dokazana su računima i obračunima.

Procjena vrijednosti

Aktivna vremenska razgraničenja utvrđena su po nominalnoj vrijednosti.

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)

10. RASPODJELA I OBJAŠNENJE PASIVNIH STAVKI BILANSA STANJA**PASIVA****A. VLASTITI KAPITAL**

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
I. Upisani kapital	12.971.181	12.971.181
II. Kapitalne rezerve	7.414	7.414
III. Preneseni gubitak	-25.330.104	-23.366.478
IV. Gubitak tekuće godine	-221.880	-1.963.626
	-12.573.390	-12.351.509

I. Upisani kapital

Temeljni kapital Društva je iskazan po nominalnoj vrijednosti. Kapital je podijeljen na 131.754 dionice nominalne vrijednosti od BAM 98,45.

II. Kapitalne rezerve

U izvještajnoj godini nije bilo promjena kapitalnih rezervi.

III. Preneseni gubitak

Preneseni gubitak je iskazan prema Međunarodnim računovodstvenim standardima (IAS).

IV. Gubitak tekuće godine

Gubitak tekuće godine je iskazan prema Međunarodnim računovodstvenim standardima (IAS).

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)

B. DUGOROČNE OBVEZE

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
I. Dugoročne finansijske obveze	20.259.664	20.427.126
Struktura na dan bilanciranja:		
	BAM	BAM
1. Obveze prema Xella BH d.o.o.-zajam	17.980.385	17.980.385
2. Obveze za kamate prema Xella BH d.o.o.	2.279.279	1.696.741
3. Ostale dugoročne finansijske obveze	0	750.000
	20.259.664	20.427.126

Dokaz stanja

Stanje je dokazano kompjuterski vođenim listama otvorenih stavki koje su usuglašene sa zbirnom i bruto bilancom, kao i ugovorima i bankovnim izvatkom.

Procjena vrijednosti

Obveze su knjižene u iznosu obveze za plaćanje.

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
II. Dugoročna rezerviranja	6.500	8.000

Knjigovodstvena se vrijednost u poslovnoj godini razvijala kako slijedi:

	Stanje na 01.01.2014. BAM	Ukinuto/ Iskorišteno BAM	Povećanje BAM	Stanje na 31.12.2014. BAM
Rezerviranja za reviziju	8.000	8.000	6.500	6.500

Dokaz stanja

Stavke koje se tiču rezerviranja dokazane su odgovarajućim obračunima iz računovodstva.

Procjena vrijednosti

Rezerviranja su knjižena u iznosu obveza za plaćanje.

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31.decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)

C. KRATKOROČNE OBVEZE**I. Kratkoročne finansijske obveze**

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
1. Obveze prema pravnim osobama i članovima društava	0	0

Dokaz stanja

Stanje je dokazano kompjuterski vođenim listama otvorenih stavki koje su usuglašene sa zbirnom i bruto bilancom, kao i ugovorima i bakovnim izvatom.

Procjena vrijednosti

Obveze su knjižene u iznosu obveze za plaćanje.

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
2. Ostale kratkoročne obveze	0	0

Dokaz stanja

Stanje je dokazano kompjuterski vođenim listama otvorenih stavki koje su usuglašene s bruto bilancom, kao i ugovorima i bankovnim izvatom.

Procjena vrijednosti

Obveze su knjižene u iznosu obveze za plaćanje. Obveze u stranoj valuti preračunate su po srednjem tečaju Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan bilance (1,95583 BAM/EUR).

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31.decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
II. Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	222.720	42.916

Struktura na dan bilanciranja:

	BAM	BAM
1. Xella BH d.o.o.	35.359	10.755
2. Xella Srbija d.o.o., Srbija	0	3.903
3. Obveze prema dobavljačima u tuzemstvu i inozemstvu	171.333	10.387
4. Obveze po osnovu bruto plaća	2.739	2.739
5. Obveze za porez na dodanu vrijednost	12.954	14.539
6. Obveze za ostale poreze, doprinose i druga davanja	334	593
	222.720	42.916

Dokaz stanja

Stanje je dokazano kompjuterski vođenim listama otvorenih stavki koje su usuglašene s bruto bilancom.

Procjena vrijednosti

Obveze su knjižena u iznosu obveze za plaćanje.

	31.12.2014 BAM	Prethodna godina BAM
D. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	641	641

Struktura na dan bilanciranja:

	BAM
Pasivna vremenska razgraničenja	641
	641

11. Porezni rizici

Rezervisanja za potencijalne obaveze priznaju se u bilansi onda kada Društvo ima sadašnju obavezu koja je rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će Društvo izmiriti tu obavezu. Uprava procjenjuje rezervacije na osnovu najbolje moguće procjene očekivanog troška kroz odliv gotovine kako bi Društvo izmirilo obavezu prema povjeriocima. Društvo na dan 31.12.2014. godine prema procjeni Uprave, nije imalo potencijalnih obaveza.

Poreski sistem Bosne i Hercegovine je u procesu kontinuirane revizije i izmjena. Međutim, još uvijek postoje različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite pristupe određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim kamatama i penalima. U Bosni i Hercegovini poreski period ostaje otvoren tokom pet godina. Zastarijevanje prava na razrez na naplatu poreza, kamata, troškovi prisilne naplate i novčanih kazni prekida se svakom službenom radnjom poreznog organa koja je poduzeta u cilju razreza i naplate poreza.

Poslije svakog prekida zastarijevanje počinje teći iznova, a vrijeme koje je proteklo prije prekida ne računa se u zakonom određeni rok za zastarjelost. Uprava Društva smatra da su poreske obaveze uključene u ove finansijske izvještaje pravilno iskazane.

12. Nakande menadžementu

Bruto naknade isplaćene Upravnom odboru Društva u 2014.godini iznosile su KM 14.586. (2013: 13.200)

SIPOREX d.d., Tuzla

Bilješke uz finansijske izvještaje za godinu koja je završila 31.decembra 2014. godine (nastavak)
(Svi iznosi su iskazani u KM)

13. Finansijski instrumenti**13.1 Upravljanje rizikom kapitala**

Menadžment upravlja kapitalom kako bi osigurala da će Društvo nastaviti poslovanje u skladu sa principom o neograničenosti poslovanja, dok istovremeno maksimizira povrat udjelničarima Društva putem optimiziranja odnosa duga i kapitala.

Struktura kapitala Društva se sastoji od duga, koji uključuje pozajmice objavljene u bilješci 10, novac i novčane ekvivalente i vlasnički kapital koji se direktno može pripisati vlasnicima Društva, a sastoji se od upisanog kapitala, zakonskih i drugih rezervi i zadržane dobiti.

13.1.1 Odnos finansijske poluge

Menadžment revidira strukturu kapitala na kvartalnoj osnovi. Kao dio te revizije, Menadžment uzima u obzir trošak kapitala i pridruženi rizik koji se odnosi na svaku klasu kapitala. Odnos finansijske poluge na 31.12.2014. je kako slijedi:

	2014.	2013.
Dug (dugoročne i kratkoročne pozajmice)	20.259.664	20.427.126
Novac i novčani ekvivalenti	-29.205	-2.096
Neto dug	20.230.458	20.425.030
Vlasnički kapital	-12.573.390	-12.351.509
Neto dug / vlasnički kapital		

13.2 Značajne računovodstvene politike

Detalji značajnih računovodstvenih politika i metoda koje su usvojene, uključujući i kriterije za priznavanje, osnovu za vrednovanje i osnovu na kojoj su prihodi i rashodi priznati u odnosu na svaku klasu finansijske imovine, finansijskih obaveza i instrumenta vlasničkog kapitala su objavljeni u bilješci 3 uz finansijske izvještaje.

13.3 Kategorije finansijskih instrumenata

	2014.	2013.
Finansijska imovina		
<i>Kredit i potraživanja (uključujući novac i novčane ekvivalente)</i>	<u>156.847</u>	<u>116.420</u>
Finansijske obaveze		
<i>Amortizirani trošak</i>	<u>20.482.384</u>	<u>20.470.042</u>

Fer vrijednost finansijske imovine i obaveza

Fer vrijednost finansijske imovine i obaveza je približno jednaka njihovoj neto knjigovodstvenoj vrijednosti.

Društvo je primjenilo sljedeće metode i pretpostavke tokom procjene fer vrijednosti finansijskih instrumenata:

Potraživanja i depoziti kod banaka

Za imovinu koja dospijeva unutar 3 mjeseca, knjigovodstvena vrijednost je vrlo slična fer vrijednosti zbog kratkog roka dopijeca ovih instrumenata. Za dugoročniju imovinu, ugovorena kamatna stopa ne odstupa značajno od tekućih tržišnih kamatnih stopa i zbog te činjenice njihova fer vrijednost je približno jednaka njihovoj neto knjigovodstvenoj vrijednosti.

Obaveze bankovnih kredita

Fer vrijednost kratkoročnih obaveza je slična knjigovodstvenoj vrijednosti zbog kratkog roka dopijeca ovih instrumenata.

Ostali finansijski instrumenti

Finansijski instrumenti koji nisu vrednovani po fer vrijednosti su potraživanja od kupaca, ostala potraživanja, obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze. Historijska knjigovodstvena vrijednost imovine i obaveza uključujući rezervisanja, koja nisu u skladu sa uobičajenim poslovnim uvjetima, je približna fer vrijednosti.

13.5 Ciljevi upravljanja finansijskim rizikom

Funkcija Riznice obezbijeduje usluge podrške poslovanju Društva, koordinira pristup domaćim i stranim finansijskim tržištima, nadzire i upravlja finansijskim rizicima koji se odnose na operacije Društva putem internih izvještaja o riziku koji analiziraju izloženost riziku po stepenu i proširenosti rizika. Ovi rizici uključuju tržišni rizik (uključujući rizik valute, rizik kamatne stope i cjenovni rizik), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik novčanog toka od kamatne stope.

13.6 Tržišni rizik

Aktivnosti Društva primarno utiču na izlaganje Društva finansijskom riziku promjena u kamatnim stopama (vidjeti ispod). Izloženost tržišnom riziku je dopunjena analizom osjetljivosti. Nije bilo promjena u stepenu izloženosti Društva tržišnom riziku ili u načinu na koji Društvo upravlja i mjeri takav rizik.

13.7 Upravljanje devizinom rizikom

Društvo sprovodi određene transakcije denominirane u stranoj valuti i to isključivo u EUR valuti. Međutim, kako je konvertibilna marka vezana za euro fiksnim kursom (1 EUR = 1,95583 KM), ne postoji izloženost devizinom riziku i fluktuacijama valute.

13.8 Upravljanje rizikom kamatne stope

Izloženost Društva riziku kamatne stope proizilazi iz obaveza po kreditima sa varijabilnom kamatnom stopom... Izloženost Društva kreditnom riziku na finansijsku imovinu je detaljno objašnjeno u bilješci 13.10, upravljanje rizikom likvidnosti.

13.8.1 Analiza osjetljivosti kamatne stope

Analiza osjetljivosti je određena na osnovu izloženosti kamatnim stopama za finansijske instrumente na dan bilance. Za obaveze sa promjenjivom stopom, analiza je pripremljena pod pretpostavkom da je iznos obaveze na dan bilance isti iznos tokom cijele posmatrane godine. Povećanje ili smanjenje od 100 baznih poena je korišteno kod internog izvještavanja rizika kamatne stope prema ključnom osoblju menadžmenta i predstavlja procjenu menadžmenta o razumno mogućoj promjeni kamatnih stopa.

Ako bi kamatna stopa bila veća za 100 osnovnih poena ili manja, dok su sve ostale varijable ostale konstantne:

- Poslovni rezultat za godinu koja završava na dan 31.12.2014. bi se povećao/smanjio za KM 179.804 (2013: 179.804), na osnovu izloženosti riziku kamatne stope. Ovo se isključivo pripisuje izloženosti Društva riziku kamatne stope na pozajmice sa varijabilnom stopom.; i
- Osjetljivost Društva na kamatne stope se povećalo/smanjilo tokom tekućeg perioda najviše zbog smanjenja u varijabilnoj stopi instrumenata duga zbog rasta 3-mjesečnog Euribora.

13.9 Upravljanje kreditnim rizikom

Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće uspjeti izmiriti svoje ugovorne obaveze što rezultira u finansijskom gubitku Društva. Društvo je usvojilo politiku poslovanja sa samo kreditno sposobnim strankama kao i obezbijeđenja dovoljnog iznosa kolaterala, gdje je potrebno, u cilju ublažavanja rizika finansijskog gubitka od neplaćanja. Izloženost Društva i kreditni rejtingi drugih strana sa kojima posluje se kontinuirano nadziru i prate. Kreditna izloženost je kontrolirana putem kreditnih limita prema klijentima koji se revidiraju i odobravaju od strane komiteta za upravljanje rizicima na godišnjem nivou.

Društvo nema značajne izloženosti kreditnog rizika niti prema jednoj pojedinačnoj strani ili grupi klijenata koji imaju slične karakteristike. Društvo definira stranke kao stranke koje imaju slične karakteristike ako su povezana lica.

Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine evidentirane u finansijskim izvještajima, neto od gubitaka od umanjenja, predstavlja maksimalnu izloženost Društva kreditnom riziku bez uzimanja u obzir vrijednosti dobijenog kolaterala.

13.10 Upravljanje rizikom likvidnosti

Menadžment ima glavnu odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti, i izgradio je odgovarajući okvir za upravljanje rizicima likvidnosti za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne potrebe upravljanjem izvorima sredstava i likvidnošću Društva. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući adekvatne rezerve, bankovna sredstva i ostale izvore finansiranja, na način da kontinuirano prati predviđanja i stvarni novčani tok i da usklađuje ročne strukture finansijske imovine i obaveza.

13.10.1 Tabele rizika likvidnosti i kamatne stope

Sljedeća tabela daje detalje o očekivanom dopijeću za nederivativnu finansijsku imovinu Društva. Tabela je sastavljena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijske imovine na osnovi najranijeg datuma na koji Društvo može zatražiti da se izvrši naplata.

Ročnost nederivativne finansijske imovine

	Prosječno ponderisa na efektivna kamatna stopa %	Do 1 mjesec KM	1 do 3 mjeseca KM	3 do 12 mjeseca KM	1 do 5 godina KM	5 + godina KM	Ukupno KM
2014.							
Beskamatno	-	49.522	-	107.326	-	-	156.847
	-	49.522	-	107.326	-	-	156.847

Sljedeća tabela daje detalje o preostalom ugovorenom dospijeću za nederivativne finansijske obaveze Društva. Tabela je sastavljena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijskih obaveza na osnovi najranijeg datuma na koji se od Društva može zatražiti da se izvrši plaćanje.

Ročnost nederivativnih finansijskih obaveza

	Prosječna efektivna kamatna stopa %	Do 1 mjeseca KM	Od 1 do 3 mjeseca KM	3 do 12 mjeseci KM	1 do 5 godina KM	5 + godina KM	Ukupno KM
2014.							
Beskamatno	-	16.027	206.693	-	-	-	222.720
Instrumenti sa promjenjivom kamatnom stopom	4,39%	-	-	582.538	19.677.126	-	20.259.664
		16.027	206.693	582.538	19.677.126	-	20.482.384

Menadžment Društva preduzima akcije da prati dospjele obaveze i očekuje da će Društvo uspjeti da podmiri svoje obaveze iz operativnog novčanog toka.

13.11 Fer vrijednost finansijskih instrumenata

Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza se određuje na sljedeći način:

Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza sa standardnim rokovima i uvjetima sa kojom se aktivno trguje na likvidnim tržištima je određena na osnovi objavljene tekuće tržišne cijene.

Fer vrijednost ostale finansijske imovine i finansijskih obaveza je određena u skladu sa opće prihvaćenim cjenovnim modelima na bazi analize diskontiranog novčanog toka koristeći se cijenama iz trenutnih tržišnih transakcija.

14. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Nakon datuma bilanse nisu se javili događaji koji bi imali značajnije efekte na bilančne podatke.

15. PRETPOSTAVKA O NEOGRANIČENOSTI POSLOVANJA

Finansijski izvještaji Društva pripremljeni su pod pretpostavkom da će Društvo biti sposobno podmirivati dospjele obaveze i neograničeno poslovati te realizirati potraživanja i podmirivati obaveze u normalnom toku poslovanja.

SIPOREX d.d., Tuzla

Odobrenje finansijskih izvještaja

za godinu koja je završila 31.decembra 2014. godine

16. ODOBRAVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Ove finansijske izvještaje odobrio je za objavljivanje Upravni odbor Društva; Skupština i Nadzorni Odbor Društva imaju ovlasti za izmjenu ovih finansijskih izvještaja nakon objave.

Ovi finansijski izvještaji su usvojeni od strane Uprave Siporex d.d., Tuzla dana 25. februara 2015. godine.

Potpisali u ime Uprave Siporex d.d., Tuzla:

Direktor
Emir KADRIĆ